

# BiH Izbori 2022: Kako se prijaviti za glasanje putem web portala E-izbori

Prvo pripremimo dokumente. Odgovorite na slijedeće pitanje da biste znali koji vam dokumenti trebaju za registraciju.

Da li imate prijavljeno mjesto prebivališta u BiH?

Status u kojem boravite van BiH:  
Privremeni boravak

DA

NE

Status u kojem boravite van BiH:  
Status izbjeglog lica

Potrebno je da pripremite:

- Dokaz identiteta - jedan važeći bh. dokument sa slikom (lična karta/vozačka dozvola/pasoš)
- Dokaz adrese prebivališta - jedan važeći američki dokument na kojem je upisana adresa prebivališta u SAD-u. (vozačka dozvola ili neki drugi ID na kojem je upisana adresa).

Potrebno je da pripremite:

- Dokaz o identitet - jedan važeći bh. dokument ili isprava s fotografijom izdata od zemlje domaćina ili izbjeglički karton izdat od zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije
- Dokaz adrese prebivališta - jedan važeći američki dokument na kojem je upisana adresa prebivališta u SAD-u. (vozačka dozvola ili neki drugi ID na kojem je upisana adresa).
- Dokaz o prebivalistu u BiH (lična karta izdata prije 1992, ili izjava koja traži da CIK provjeri i potvrdi adresu prebivališta 1991 po popisu stanovništva)
- Uvjerenje o državljanstvu


Sta ako mi je istekao BH dokument?

Skenirajte i učitajte američki pasoš, onaj dio na kojem se nalaze lični podaci.

**JAKO JE VAŽNO DA SKENIRATE POTREBNE DOKUMENTE PRIJE POCETKA REGISTRACIJE I SACUVATE FAJLOVE NA VASEM RACUNARU**

**OD OVE GODINE REGISTRACIJA SE  
VRŠI PUTEV PORTALA E-IZBORI.  
PORTALU MOŽETE PRISTUPITI PREKO  
WEB STRANICE CENTRALNE IZBORNE  
KOMISIJE BIH:  
EIZBORI.IZBORI.BA**

**REGISTRACIJU MORATE OBAVITI DO  
19. JULA 2022**



**Prvi  
Korak**

**KADA OTVORITE STRANICU  
KLIKNITE NA PLAVO DUGME  
"OTVARANJE KORISNIČKOG NALOGA  
ZA ELEKTRONSKI PRISTUP"**



Dobrodošli na portal e-Izbori Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

**e-Izbori**

Za korištenje portala e-Izbori potrebno je otvoriti korisnički nalog

Otvaranje korisničkog naloga za elektronski pristup



**NA SLIJEDECOJ STRANICI UNESITE  
TRAŽENE PODATKE (IME,  
PREZIME, MATIČNI BROJ, E-MAIL  
ADRESU I BROJ TELEFONA).**

**Drugi  
Korak**

Registracija za elektronski pristup

Ime

Prezime

JMB

E-mail

Telefon


Saglasan sam s uslovima korištenja i obradom ličnih podataka od strane Centralne izborne komisije BiH.

Jezik za komunikaciju s CIK BiH

- Bosanski  
 Hrvatski  
 Srpski

Podnesi zahtjev za pristup

**KADA STE TO ZAVRŠILI I  
IZABRALI JEZIK  
KOMUNIKACIJE SA CIK  
BIH, KLIKNITE NA PLAVO  
DUGME "PODNESE  
ZAHTJEV ZA PRISTUP".**



**SVAKA OSOBA KOJA SE  
PRIJAVLJUJE MORA  
IMATI POSEBNU E-MAIL  
ADRESU!**

**ZA NEKOLIKO ĆETE MINUTA OD CENTRALNE  
IZBORNE KOMISIJE BIH NA E-MAIL DOBITI  
PRISTUPNU ŠIFRU. PRIJAVU NA PORTAL I  
POTVRDU E-MAILA, POTREBNO JE DA IZVRŠITE  
U ROKU OD 15 MINUTA.**

## Treci Korak

Potvrda prijave i pristupni podaci External Inbox x

Centralna Izborna Komisija Bosne i Hercegovine <e-izbori@izbori.ba>  
to me ▾

Croatian > English Translate message

Poštovani [redacted]

Vaši prijavni podaci za portal e-Izbori su:

Email [redacted]

Šifra: [redacted]

Potvrdite e-mail tako što [kliknete \(ovdje\)](#)

Prilikom prve prijave obavezno promijeniti šifru.

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387(0)33 251 300

Fax: +387(0)33 251 329

E-mail: [info@izbori.ba](mailto:info@izbori.ba)

Web adresa: [www.izbori.ba](http://www.izbori.ba)

**KLIKNITE NA SLOVA "KLINETE  
(OVDJE)" DA BISTE POTVRDILI  
PRIJEM EMAILA. SISTEM ĆE VAM  
OTVORITI MOGUĆNOST DA  
PROMIJENITE ŠIFRU KOJU ĆETE  
SAMO VI ZNATI. TIME STE  
OTVORILI SVOJ KORISNIČKI  
RAČUN!**

Promjena šifre

Trenutna šifra

Nova šifra


Potvrdite novu šifru

Promijeni šifru



**VRATITE SE NA PORTAL WWW.EIZBORI.IZBORI.BA.  
LOGIRAJTE SE SA EMAIL ADRESOM I NOVOM SIFROM KOJU  
STE IZABRALI. ZATIM KLIKNITE NA "ELEKTRONSKA  
PRIJAVA BIRAČA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I  
HERCEGOVINE", NAKON ČEGA ĆE VAS SISTEM DALJE  
VODITI KROZ CIJELI PROCES PRIJAVE.**

## Cetvrti Korak







Dobrodošli na portal e-Izbori Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

### e-Izbori

Za korištenje portala e-Izbori potrebno je otvoriti korisnički nalog

Otvaranje korisničkog naloga za elektronski pristup

- **Elektronska prijava birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine**  
Aplikacija za elektronsku prijavu birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine
- **Elektronska prijava političkih subjekata**  
Aplikacija za elektronsku prijavu političkih subjekata za učešće na izborima u Bosni i Hercegovini
- **Akreditiranje posmatrača za izbore u Bosni i Hercegovini**  
Aplikacija za akreditiranje posmatrača za izbore u Bosni i Hercegovini
- **Izjave o imovinskom stanju izabраних zvaničnika**  
Pristup aplikaciji za unos izjava o imovinskom stanju izabраних zvaničnika u Bosni i Hercegovini



**SISTEM CE VAS DOVESTI NA SLIJEDECU STRANICU "OSNOVNE INFORMACIJE". PROCITAJTE DETALJNO SVU INFORMACIJU IZLOZENU OVDJE, ZATIM KLIKNITE NA STRIJELICU KOJA CE VAS ODVESTI NA STRANICU "UNOS PODATAKA"**

**Peti  
Korak**

Registracija birača Bosanski Dobrodošli

PODNOŠENJE PRIJAVE ZA GLASANJE IZVAN BIH Status zahtjeva Unos u toku

Prezime, ime roditelja i ime Jedinstveni matični broj JMB Datum rođenja Adresa

1 2 3 4

Osnovne informacije Unos podataka Učitavanje fajlova Potpisivanje

**OPĆE INFORMACIJE O NAČINU PRIJAVE ZA GLASANJE IZVAN BIH**

Popunjen obrazac prijave za glasanje izvan BiH treba biti potpisan istovjetno kao i dokument koji prilažete i učitao na koraku 4, zajedno s fotografisanim, skeniranim ili u drugom elektronskom formatu snimljenom važećim identifikacionim dokumentom i dokazom o tačnoj adresi boravka u inostranstvu

**VAŽNO**

1. UZ OBRAZAC, SVI TRAŽENI DOKUMENTI MORAJU BITI PRILOŽENI (nepotpune prijave Centralna izborna komisija BiH neće razmatrati)
2. Svi podaci u obrascu moraju biti tačni
3. Obrazac mora biti potpisan, istovjetno kao na identifikacionom dokumentu koji prilažete uz prijavu
4. Ne zaboravite entitetsku opciju glasanja (za birače koji se prijavljuju za glasanje u Brčko distriktu BiH)
5. Ukoliko ste odabrali da glasate u DKP-u BiH, a ne stvore se uslovi za glasanje u istom, vaši glasački listići će biti dostavljeni na vašu adresu putem pošte i na taj način ćete ostvariti vaše biračko pravo
6. Sve informacije u vezi s glasanjem izvan BiH dostupne su na službenoj internet-stranici Centralne izborne komisije BiH [www.izbori.ba](http://www.izbori.ba) ili putem Info-linije +387 33 / 251-331 i +387 / 33 251-332 ili elektronskim putem na e-mail : [info@izbori.ba](mailto:info@izbori.ba)

## UNESITE PODATKE NA OVOJ STRANICI.

**PRIVREMENI BORAVAK:** OSOBA KOJA IMA PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE U BOSNI I HERCEGOVINI NA OBRASCU PRIJAVE BIRA STATUS PRIVREMENI BORAVAK IZVAN BIH

**STATUS IZBJEGLIČAN LICA:** OSOBA KOJA NEMA NIJEDAN BH. DOKUMENT NITI PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE PRIJAVLJUJE SE PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA IZ 1991, A NA OBRASCU PRIJAVE BIRA STATUS IZBJEGLIČAN LICA IZ BIH.

# Sesti Korak

Registracija birača Bosanski Dobrodošli

PODNOŠENJE PRIJAVE ZA GLASANJE IZVAN BIH Status zahtjeva Unos u toku

Prethodni koraci: Podnošenje prijave, Unos podataka, Učitavanje fajlova, Potpisivanje

1 Osnovne informacije 2 Unos podataka 3 Učitavanje fajlova 4 Potpisivanje

**B. STATUS U KOJEM BORAVITE IZVAN BIH**  
Privremeni boravak  Status izbjeglog lica

**C. NAČIN GLASANJA**  
Pošta  DKP

**D. Adresa boravka izvan Bosne i Hercegovine na koju će vam biti upućen glasački materijal**

Adresa

Grad  Poštanski broj

Država

E-mail  Kontakt telefon

Snimi podatke



## UCITAJTE DOKUMENTE NA OVOJ STRANICI.

AKO NISTE SIGURNI KOJE DOKUMENTE UCITATI, VRATITE SE NA PRVU STRANICU OVOG UPUTSTVA. DA BI UCITALI DOKUMENTE, KLIKNITE NA "UCITAJ DOKUMENT", NADZITE FAJLOVE NA VASEM RACUNARU I DODAJTE IH U PORTAL. AKO STE USPJESNO DODALI DOKUMENTE, CRVENE KUTIJE CE NESTATI A FAJLOVI CE SE POKAZATI NA DESNOJ STRANI KAO STO JE POKAZANO ISPOD.

# Sedmi Korak

Podnošenje prijave za glasanje izvan BiH

Status zahtjeva: Unos u toku

Podaci zahtjeva: [Ime i prezime], [Jedinstveni matični broj (JMBG)], [Datum rođenja], [Adresa]

Proces: 1. Osnovne informacije, 2. Unos podataka, 3. Učitavanje fajlova, 4. Potpisivanje

1. Priložite dokaz o identitetu (Fotografisana, skenirana ili u drugom elektronskom formatu snimljena jedan od tri važeća identifikaciona dokumenta BiH: lična karta-obje strane ili vozačka dozvola-obje strane ili pasoi-dio s fotografijom i podacima). Izbjegite lica, kao dokaz o identitetu, prilažu fotografisana, skenirana ili u drugom elektronskom formatu snimljena jedan od sljedećih dokumenata: pasoi, vozačke dozvole, važeće lične pravne izdane od zemlje domaćina ili izdane od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

UČITAJ DOKUMENT

Dokument je obavezan

2. Dokaz o tačnoj adresi u inostranstvu izdat od zemlje domaćina, koji sadrži tačnu adresu boraštva u inostranstvu.

UČITAJ DOKUMENT

Dokument je obavezan

Podnošenje prijave za glasanje izvan BiH

Status zahtjeva: Unos u toku

Podaci zahtjeva: [Ime i prezime], [Jedinstveni matični broj (JMBG)], [Datum rođenja], [Adresa]

Proces: 1. Osnovne informacije, 2. Unos podataka, 3. Učitavanje fajlova, 4. Potpisivanje

1. Priložite dokaz o identitetu (Fotografisana, skenirana ili u drugom elektronskom formatu snimljena jedan od tri važeća identifikaciona dokumenta BiH: lična karta-obje strane ili vozačka dozvola-obje strane ili pasoi-dio s fotografijom i podacima). Izbjegite lica, kao dokaz o identitetu, prilažu fotografisana, skenirana ili u drugom elektronskom formatu snimljena jedan od sljedećih dokumenata: pasoi, vozačke dozvole, važeće lične pravne izdane od zemlje domaćina ili izdane od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

UČITAJ DOKUMENT

BH Licna Karta.pdf  
13 KB  
Dokument je uspiješno učitao

18.5.2022 21:32:55

2. Dokaz o tačnoj adresi u inostranstvu izdat od zemlje domaćina, koji sadrži tačnu adresu boraštva u inostranstvu.

UČITAJ DOKUMENT

Vozačka Dozvola.pdf  
593,27 KB  
Dokument je uspiješno učitao

18.5.2022 21:52:49

Da biste završili proces prijave za glasanje izvan BiH potrebno je:  
1. Odtampati obrazac prijave  
2. Potpisati identično kao na priloženom identifikacionom dokumentu  
3. Fotografisati, skenirati ili na drugi način snimiti potpisani obrazac prijave na elektronski uređaj  
4. Priložiti obrazac prijave u sljedećem koraku (4)



Stampaj obrazac Naprijed

**KADA SU DOKUMENTI UNESeni, PRITISNITE DUGME "STAMPAJ OBRAZAC"**



# Osmi Korak

*PREGLEDAJTE OBRAZAC, ZATIM GA ISPRINTAJTE, POTPISITE (POTPISITE IDENTICNO KAO NA PRILOZENOM IDENTIFIKACIONOM DOKUMENTU) I NA KRAJU POTPISAN OBRAZAC SKENIRAJTE NA VAS RACUNAR I UNESITE U E-IZBORI PORTAL PRATECI ISTE KORAKE KAO I SA PRIJETHODNIM DOKUMENTIMA.*



JOS JEDNOM PREGLEDAJTE SVE STRANICE. AKO JE SVE UREDU, PRITISNITE "POSALJI ZAHTJEV".

# Deveti Korak



Registracija birača Bosanski Dobrodošli

PODNOŠENJE PRIJAVE ZA GLASANJE IZVAN BIH Status zahtjeva Unos u toku

Prezime, ime roditelja i ime Jedinstveni matični broj RBH Datum rođenja Adresa

Osnovne informacije Unos podataka Učitavanje fajlova Potpisivanje

3. Popunjen i potpisan obrazac. (Potpis mora biti istovjetan potpisu na identifikacionom dokumentu koji prilažete uz prijavu, kako bi prijava bila prihvaćena)

UČITAJ DOKUMENT

Obrazac prijave za upis birača.pdf  
40.0 KB  
Dokument u vedrini vidljiv

Obrazac prijave za upis birača.pdf (40,04 KB) 18.5.2022 22:17:31

Da biste završili proces prijave za glasanje izvan BiH potrebno je:  
1. Odtisnuti obrazac prijave  
2. Potpisati identično kao na priloženom identifikacionom dokumentu  
3. Fotografisati, skenirati ili na drugi način snimiti potpisani obrazac prijave na elektronski uređaj  
4. Priložiti obrazac prijave

✓ Pošalji zahtjev Stampaj obrazac

S TIM STE ZAVRSILI UNOS PODATAKA I DOBITI CETE  
SLIJEDECE POTVRDE NA PORTALU I NA VASOJ EMAIL ADRESI

# Deseti Korak

CIK BiH

Završili ste unos podataka i prilaganje dokumenata. Vaša prijava je u statusu obrade.

Broj protokola [redacted]

Datum [redacted]


Nakon što Centralna izborna komisija BiH izvrši obradu bit ćete obaviješteni putem e-maila.

Zatvori

Povratak na početnu

Unos podataka

fikacionom dokumentu koji prilažete uz prijavu, kako bi prijava bila



Prijava za glasanje van Bosne i Hercegovine

External

Inbox x

Centralna Izborna Komisija Bosne i Hercegovine <e-izbori@izbori.ba>

to me



Croatian



English

[Translate message](#)

Poštovani [redacted]

Završili ste unos podataka i prilaganje dokumenata. Vaša prijava je u statusu obrade.

Datum: [redacted]

Broj protokola [redacted]

Nakon što Centralna izborna komisija BiH izvrši obradu bit ćete obaviješteni putem e-maila.

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387(0)33 251 300

Fax: +387(0)33 251 329

E - mail: [info@izbori.ba](mailto:info@izbori.ba)

Web adresa: [www.izbori.ba](http://www.izbori.ba)

NAKON ŠTO CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BIH IZVRŠI  
OBRADU VASIH DOKUMENATA BITI ĆETE OBAVIJEŠTENI  
PUTEM E-MAILA. NA ISTI NAČIN ĆETE DOBITI INFORMACIJU  
DA LI JE PRIJAVA UREDNA ILI NEŠTO TREBA DOPUNITI.



ČESTITAMO!  
USPJEŠNO STE SE  
REGISTRIRALI ZA IZBORE U  
BOSNI I HERCEGOVINI!

